


Tshivenda

Luča

4c

Lwendo lwa u ya vhugalaphukha



Zandile Malaza



Mibvumo (tsedzuluso)

dz, vh, kh, fh, zw, mb, ng, nd, tsh, th, sh, nd, th, ny, ph, sw, bv, lw, pfh, nw, ts

Maipfi a u vhalwa nga ndowedzo (maswa)

Kruger National Park

Mpumalanga

Limpopo

didinngwe

phunguhwe

Lwendo lwa u ya vhugalaphukha

Tshivenda

Luta 4C

ISBN: 978-1-77981-042-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Muñwali: Zandile Malaza

Mutshanduli: Mpho Makwarela

Mufanyisi: Carin Maehr

Nyolo na kudzudzanyele: Rock Bottom Graphic & Design

Nzunzanyo ya khanđiso ya u thoma 2023.

Lwendo lwa u ya vhugalaphukha




Zandile Malaza



Ndi mafheloni a vhege nahone kiłasi yashu i khou dalela Kruger National Park. Vhuñwe ha vhugalaphukha vhuhulwane kha shango.

Arali na sedza kha mapo, ni do vhona uri vhu tanganyisa Mpumalanga na Limpopo.

Ro takalesa!



Nga matsheloni, ra ḥangana na ane a ḫo ri tshimbidza, ane a vha mutandudzi.

“Ndi matsheloni, vhana! Ndi pfhi Wama,” u ralo. “Iyi phakha ndi fhethu ho fhumulaho, nga zwenezwo ri ambele fhasi.”



Ra tshimbila phakhani.

Hu si kale Wama a imisa basi. A sedza nga tshivhonakule tshawe. O takalesa!

“Ni khou vhona tshipuka tshi re na vhukuse ha zwithoma, tshi re kha tshelede yashu ya R200?” u ralo, u vhudzisa o sumba muri muhulwane.

Eya! Khetshila! Ri khou vhona didinngwe kha davhi ja muri. Ri na mashudu!

Ni thogomele, nguluvhedaka! Ni thogomele, phala! Hu na didinngwe ji re na ndala nga thungo!






Hu si kale Wama a imisa hafhu basi.

A ri, “Ni khou vhona tshipuka tshi re na maqanga, tshi re kha tshelede yashu ya RI00?”

Eya! Khetshila! Ri khou vhona nari mahatsini.

Ni thogomele phele! Hu na nari ine yo dinaleaho nga thungo!





Ra bvela phanda na u tshimbila phakhani.

Wama a imisa basi. U dovha a pfha o takalesa!

A ri, “Ni khou vhona tshipuka tshi re kha tshelede yashu ya R50?”

Eya! Khetshi^{la}! Ri khou vhona ndau fhasi ha muri. Ri na mashudu vhukuma!

*Ni thogomele, mbi^{di}! Ni thogomele, khongoni!
He^{la} ndau i na mano na ^ηala zwa vhuhali!*






Ra bvela phanda na u tshimbila phakhani.

Zwino rothe ra vhona ndou ya muvhala wa girei phanda hashu!

Wama a ri, “Heyi phukha i re na musingo i kha tshelede yashu ya R20!”

Ni thogomele, phunguhwe! Hayo mano ndi malapfhu nahone a na vhuhali!





Ra bvela phanda phakhani.

Wama a imisa mureili wa basi. O takalesa!

A ri, "Ni khou vhona tshipuka tsho khetheaho tshi re kha tshelede yashu ya RI0?"

Eya! Ri khou vhona tshugulu mbili dzine dza khou tshimbila mahatsini.


Wama a ri vhudza uri tshugulu dici khomboni.
Zwi vhavhaho ndi uri hu ɯodiwa mañanga
adzo. Ri na mashudu u dici vhona!





Wama a humbela mureili wa basi uri a ime fhethu ha pikiniki uri ri je zwiliwa zwashu zwa tshiswitulo.

Wama a ri, “Ro vhona khulwane thanu!
Kale idzi phukha dzo vha dzi tshi vhidziwa
'khulwane thanu' ngauri dzo vha dzi phukha
thanu dza khombo dzine dza zwimiwa.”



Musi ri tshi fhedza u ḥa zwiliwa zwa tshiswiṭulo
ra vhuyelela basini ḥa u ya hayani.

Ro lindela u vhona phukha dziṁwe musi ri tshi
humela murahu!





Vhugalaphukha ndi huňwe fhethu hu
akhamadzaho!



**Ulwazi
Lwethu**

Readers

Luṭa 1-2

- Donngi ya Khuliso
- Nunu na Bobi
- Linjowa!
- Muma, at̄ama, pfhalo!
- Zwivhuya u funa u kunakisa!
- Ngele na Ngudo vha a thusa
- A hu na mađi
- Tshi a kona u fhufha?
- Mulilo!
- Mavhudzi mahulu
- Ṭali na buvhi
- Muoli Marubini!
- Thuso o mangala!
- Baba vha ḥo vhuya lini?
- Phumu o takalaho!
- Mvulatshikolela!
- Thendo na Thiambi
- Kha ri vhulunge mađi
- Ṭhama o farakanea!
- Vha bulasini
- Ivhani na vhulenda, Thabelo
- Swobo ya u difhelela
- Vhasidzana na mbudzi

Luṭa 3

- Badzhi yo shandukisisiwo
- Dzikhonani kha mitsho yothe!
- A thi funi miroho!
- Mulimi Vho Vele na dzīthoho
- Tshilidzi o huvhala
- Mađi! Mađi!
- Lufuno Iwa malwelavanda
- Zwienda zwiwa zwa Pfano
- Mathaithai a Lwalwa
- Riphuluse o fara mbava!
- Muṭa u ḥogomelaho
- Musengavhadzimu wa Farisani
- Mutevhēṭhađu wa vhutshilo ha tshiđula
- Vhulwadze ha dzinguluvhe
- U thetshela zwiliwa zwa Tshivenđa
- Makumba o nyamalalaho a Vuvu
- Luṭamo Iwa Āwasundani Iwo bveledzea
- Adīvhaho na Adāho
- Moli na zwithuthubi
- Tshibeliđi tsha Kulani
- Maitele a Vhavenda
- Mukapu wa u difha
- Mushonga wa u fhodza
- Nolshi
- Vhuđolo ha dzimbeu
- Muhumbulo wavhuđi wa Tseisano
- Bola yo xelaho
- Wanga u qivha tshifhinga
- Ni ṭavhanyela mini,
Wandeme?
- Ngweňa i sa londi
- Mutambi makone
- Zwifhiwa

Luṭa 4-5

- Rinngi ya musuku
- Lwendo Iwa u ya vhugalaphukha
- Muvhuya u londola mutakalo zwavhuđi!
- Mulimisi o fariwa nga mala
- Soweto
- Tshaka dza zwiendedzi
- Mathoma maswa
- Ndifhedzo ya bulu
- Musidzana wa vhūṭali
- Zwo hulesa kha nęe!
- Vhatukana vha vhāṭali
- Vhulwadze ha mukhushwane
- Murei wa khovhe
- Thaidzo ngadeni ya makhulu
- Vhusiku vhu si na khofhe
- Thangathanganyo tshi sa ofhiho!
- Tshienda tshavhuđi
- Mułoro wa Sedzani



Room to Read*



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu yo lambedziwa nga Zenex Foundation nahone ndi thandela yo thomiwaho u itela u bveledza tshivhalo tsha bugu dza murole wa fhasi na vhavhali vha vhalelaho u qiphinqa vha nyambo dza Afrika na matheria la wa u tikedza vhadeddedzi. Iyi thandela yo livhiswa kha u funza na u tikedza vhagudiswa vha re kha Mutheo wa Fhasi u itela u khwinifhadza kuvhalele na kupfhesesele kwa luambo lwavho lwa hayani. Bugu dzo bveledzwa nga nyambo dza tahe dza Afrika nga u shumisana ha Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Zwishumiswa zwathe zwo bveledzwa sa “Zwishumiswa zwa Pfunzo zwo Vulelwaho” kana “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi
Lwethu



9 781779 810427